

Southern Sotho (Sesotho)

Selelekela sa Lithako

Letšoao la sefapano

Ka lebitso la Ntate, le ho Mora le oa
Moea o Halalelang.

Amen

Litumeliso

Mohau oa Morena oa rona Jesu Kreste,
Le lerato la Molimo, le kopano ea
Moea o Halalelang ho ba le lona
bohle.

Le ka moea oa hau.

Molao oa Pholoso

Barab'eso (bara le barali babo rona),
a re keng re amohela libe tsa rona,
Kahoo itokisetse ho keteka liphiri tse
halalelang tse halalelang.

Ke bolela Molimo ea Matla 'Ohle le ho
ueno, banab'eso, hore ke entse sebe
haholo, menahanong ea ka le ka
mantsoe a ka, ka seo ke se entseng le
ho seo ke sa hlolang ho se etsa, ka
molato oa ka, ka molato oa ka, ka
phoso ea ka e bohloko ka ho fetisia;
ke ka hona ke kopang Maria ea kileng
a ba moshanyana Mangeloi 'ohle le
bahalaleli, Mme ueno, banab'eso, Ho
nthata ho Jehova, Molimo oa rona.

E se eka Molimo ea Matla 'Ohle a ka
re hauhela, Re felele libe tsa rona, 'Me
u re tlisetseng bophelo bo sa feleng.

Amen

Croatian (Hrvatski)

Uvodni obredi

Znak križa

U ime Oca i Sina i Duha
Svetoga.

Amen

Pozdrav

Milost našeg Gospodina Isusa
Krista, I ljubav Božja, i
zajedništvo Duha Svetoga Budi
sa svima vama.

I sa svojim duhom.

Kazneni čin

Braća (braća i sestre),
priznajmo svoje grijehe, I zato
se pripremimo za proslavu
svetih misterija.

Priznajem Svemogućem Bogu I
vama, moja braća i sestre, da
sam jako sagriješio, u mojim
mislima i prema mojim
riječima, u onome što sam
učinio i u onome što nisam
uspio učiniti, Kroz moju krivnju,
Kroz moju krivnju, Kroz moju
najtežu krivnju; Stoga pitam
Blaženu Mariju Ever-Virgin, svi
anđeli i sveci, A ti, moja braća i
sestre, moliti za mene
Gospodinu, našem Bogu.

Neka Svemogući Bog se
smiluje nama, Oprosti nam
naši grijesi, I dovedite nas u
vječni život.

Amen

Southern Sotho (Sesotho)

Kyrie

Morena, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Kreste, eba le mohau.

Kreste, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Gloria

Kganya e be ho Modimo
 mahodimong. le khotso lefatšeng ho
 batho ba nang le thato e ntle. Re u
 rorisa, rea u hlohonolofatsa, rea u
 rata, rea u tlotsisa, re u leboha ka
 khanya ea hao e kholo; Morena
 Modimo, Kgosi ya lehodimo, Oho
 Modimo, Ntate ya matla wohle.
 Morena Jesu Kreste, Mora ea
 tsoetsoeng a 'notši, Morena Modimo,
 Konyana ya Modimo, Mora wa Ntate,
 o tlosa dibe tsa lefatshe; re hauhele; o
 tlosa dibe tsa lefatshe; amohela
 thapelo ya rona; o dutse letsohong le
 letona la Ntate; re hauhele. Hobane u
 Mohalaleli u le mong; ke wena Jehova
 feela, ke uena u le mong u Ea Holimo-
 limo; Jesu Kreste, ka Moya o
 Halalelang, kganyeng ya Modimo
 Ntate. Amen.

Bokella

A re rapeleng.

Amen.

Liturgy tsa lentsoe

Ho bala pele

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

Polotho ea liithuti

Croatian (Hrvatski)

Kirie

Gospode, smiluj se.

Gospode, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospode, smiluj se.

Gospode, smiluj se.

Glorija

Slava Bogu u najvišoj, i na
 Zemlji mir ljudima dobre volje.
 Mi te hvalimo, Blagoslovimo te,
 Obožavamo te, Slavimo vas,
 Zahvaljujemo vam na sjajnoj
 slavi, Gospodine Bože, nebeski
 kralj, O Bože, Svetogući Oče.
 Gospodine Isuse Kriste, samo
 rođeni Sin, Gospodine Bože,
 janje Božji, Sin Oca, Oduzimate
 grijeha svijeta, smiluj se nama;
 Oduzimate grijeha svijeta,
 primite našu molitvu; Sjediš u
 desnoj ruci Oca, smiluj se
 nama. Za vas su sami sveti, ti
 si ti Gospodin, vi ste samo
 najviši, Isus Krist, sa Duhom
 Svetim, U slavi Božjoj Otac.
 Amen.

Skupljati

Pomolimo se.

Amen.

Liturgija riječi

Prvo čitanje

Riječ Gospodnje.

Hvala Bogu.

Odgovorni psalm

Southern Sotho (Sesotho)

'Malo oa bobeli

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

EPESALO

Morena a be le Iona.

Le ka moya wa hao.

Ho bala Kosepele e halalelang ho latela N.

Kganya e be ho wena, Morena

Evangedi ya Morena.

Ho bokwe wena, Morena Jesu Kreste.

Mosebetsi oa tumelo

Ke dumela ho Modimo a le mong,
 Ntate ea matla 'ohle, moetsi wa
 lehodimo le lefatshe, ya dintho tsohle
 tse bonahalang le tse sa bonahaleng.
 Ke dumela ho Morena a le mong Jesu
 Kreste, Mora ea tsoetsoeng a 'notši oa
 Molimo, tsoetsoe ke Ntate pele ho
 lilemo tsohle. Modimo o tswang ho
 Modimo, Leseli le tsoang Leseling,
 Modimo wa nnete o tswang ho
 Modimo wa nnete, ea tsoetsoeng, ea
 sa kang a etsoa, ea tšoanang le
 Ntate; ka eena lintho tsohle li entsoe.
 O theohile leholimong bakeng sa rōna
 batho le bakeng sa poloko ea rōna;
 'me ka Moea o Halalelang o ile a
 tsoaloa ke Moroetsana Maria, mme ya
 eba motho. Ka baka la rōna o ile a
 thakhisoa tlas'a Ponse Pilato; o ile a
 hlokokatsoa ke lefu, 'me a patoa; mme
 a tsoha ka letsatsi la boraro ho ya ka
 Mangolo. A nyolohela lehodimong
 mme o dutse letsohong le letona la
 Ntate. O tla boela a tle ka kganya ho

Croatian (Hrvatski)

Drugo čitanje

Riječ Gospodnje.

Hvala Bogu.

Gospel

Gospodin biti s tobom.

I sa svojim duhom.

Čitanje iz Svetog evanđelja prema N.

Slava tebi, Gospodine

Evanđelje Gospodnje.

Pohvale te, Gospodine Isuse Kriste.

Profesija vjere

Vjerujem u jednog Boga,
 Svemogući otac, Proizvođač
 neba i zemlje, od svih vidljivih i
 nevidljivih. Vjerujem u jednog
 Gospodina Isusa Krista, Jedini
 rođeni Sin Božji, Rođen od oca
 prije svih godina. Bog od Boga,
 Svjetlost od svjetlosti, Istinski
 Bog od istinskog Boga,
 Porođeni, nisu napravljeni,
 konzumirani s ocem; Kroz
 njega su sve stvari
 napravljene. Za nas muškarce i
 za naše spasenje sišao je s
 neba, a Duhom Svetim je
 utjelovio Djevice Marije, i
 postao čovjek. Zbog nas, bio je
 razapet pod Pontius Pilatom,
 pretrpio je smrt i pokopan, i
 opet se digao trećeg dana U
 skladu s Pismima. Uzašao je u
 nebo i sjedi u desnoj ruci Oca.
 Ponovo će doći u slavi prosuditi
 žive i mrtve A njegovo

Southern Sotho (Sesotho)

ahlola ba phelang le ba shweleng
mme mmuso wa hae o ke ke wa eba
le bofelo. Ke lumela ho Moea o
Halalelang, Morena, ea fanang ka
bophelo, ya tswang ho Ntate le Mora,
eo Ntate le Mora a kgumamelwang le
ho tlotliswa, ya buileng ka baporofeta.
Ke dumela Kerekeng e le nngwe, e
halalelang, ya katolike le ya
boapostola. Ke ipolela Kolobetso e le
nngwe ya tshwarelo ya dibe mme ke
lebeletse ka tjantjello tsohong ya bafu
le bophelo ba lefatshe le tlang. Amen.

Hommely

Rapela thapelo eohle

Re rapela Morena.

Morena, utlwa thapelo ya rona.

Liturgy tsa eukharist

Nyehelo

Ho bokwe Modimo ka ho sa feleng.

Barab'eso, rapelang, hore sehlabelo
sa ka le sa hao e ka amoheleha ho
Molimo, Ntate ya matla ohle.

A Morena a amohele sehlabelo
matsohong a lona bakeng sa thoriso
le khanya ea lebitso la hae;
molemong oa rona le molemo wa
Kereke ya hae yohle e halalelang.

Amen.

Thapelo ea Selallo

Morena a be le lona.

Le ka moyo wa hao.

Phahamisang dipelo tsa lona.

Re ba phahamisetse ho Morena.

A re leboheng Jehova Molimo oa rōna.

Croatian (Hrvatski)

kraljevstvo neće imati kraja.
Vjerujem u Duha Svetoga,
Gospoda, davatelja života, koji
nastavlja od oca i sina, Tko je s
ocem i sinom obožavan i
proslavio, koji je govorio kroz
proroke. Vjerujem u jednu,
svetu, katoličku i apostolsku
crkvu. Priznajem jedno krštenje
zbog oproštenja grijeha I
radujem se uskrsnuću mrtvih i
život svijeta koji dolazi. Amen.

Propovijed

Univerzalna molitva

Molimo se Gospodinu.

Gospode, čuj našu molitvu.

Liturgija euharistije

Prekršaj

Blagoslovjen Bog zauvijek.
Moli, braća (braća i sestre), da
moja žrtva i tvoja može biti
prihvatljiv Bogu, Svemogući
otac.

Neka Gospodin prihvati žrtvu u
vašim rukama Za pohvalu i
slavi njegovog imena, Za naše
dobro I dobro sve njegove
svete crkve.

Amen.

Euharistijska molitva

Gospodin biti s tobom.

I sa svojim duhom.

Podigni svoja srca.

Podižemo ih do Gospoda.

Southern Sotho (Sesotho)

E nepahetse ebile e lokile.

Oa Halalela, Oa Halalela, Oa Halalela
Morena Molimo oa mabotho. Leholimo
le lefatše li tletse khanya ea hao.
Hosanna mahodimong. Ho bokwe ya
tlang ka lebitso la Morena. Hosanna
mahodimong.

Sephiri sa tumelo.

Re bolela Lefu la hao, Morena, le ho
bolela Tsoho ya hao ho fihlela o tla
hape. Kapa: Ha re ja Bohobe bona 'me
re noa Mohope ona, re bolela Lefu la
hao, Jehova, ho fihlela o tla hape.
Kapa: Re pholose, Mopholosi wa
lefatshe. ka baka la Sefapano le Tsoho
ya hao o re lokolotse.

Amen.

Selallo

**Ka taelo ya Mopholosi mme re
thehilwe ka thuto ya bomodimo, re
iteta sefuba ho re:**

Ntata rona ya mahodimong. lebitso la
hao le halaletsoe; mmuso wa hao o
tle. thato ya hao e etswe lefatsheng
jwaloka lehodimong. O re fe kajeno
bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le
leng; mme o re tshwarele melato ya
rona; jwalokaha le rona re tshwarela
ba nang le melato ho rona; mme o se
ke wa re isa molekong; empa o re
lopolle bobeng.

**Morena, rea rapela, re lopolle bobeng
bo bong le bo bong. ka mohau o re fe**

Croatian (Hrvatski)

**Zahvalijmo Gospodinu našem
Bogu.**

U redu je i pravedno.

Sveti, sveti, sveti Gospodine
Bog domaćina. Nebo i Zemlja
puni su vaše slave. Hosanna u
najvišoj. Blagoslovjen je onaj
koji dolazi u ime Gospodnje.
Hosanna u najvišoj.

Misterija vjere.

Proglasimo vašu smrt,
Gospodine, i ispovijedati vaše
uskršnuće Dok opet ne dođete.
Ili: Kad pojedemo ovaj kruh i
popijemo ovu šalicu,
Proglasimo vašu smrt,
Gospodine, Dok opet ne
dođete. Ili: Spasite nas,
Spasitelj svijeta, Jer vaš križ i
uskršnuće Oslobođili ste nas.

Amen.

Obred zajedništva

**Po naredbi Spasitelja i
formirano božanskim učenjem,
usuđujemo se reći:**

Oče naš koji jesi na nebesima,
Sveti se ime tvoje; Dolazi tvoje
kraljevstvo, Tvoja će biti
gotova na zemlji kao što je to
na nebu. Dajte nam ovaj dan
naš svakodnevni kruh, i
oprostiti nam svoje provale,
Dok oprštamo onima koji
propadaju protiv nas; i ne vodi
nas u iskušenje, Ali izbavite
nas od zla.

**Izbavite nas, Gospodine,
molimo se od svakog zla,**

Southern Sotho (Sesotho)

kgotso mehleng ya rona; hore, ka thuso ea mohau oa hao, re ka dula re lokolohile sebeng mme o bolokehile ditsietsing tsohle, ha re ntse re letetse tšepo e hlohonolofalitsoeng le ho tla ha Mopholosi wa rona, Jesu Kreste.

Bakeng sa 'muso, matla le khanya ke tsa hao jwale le ka ho sa feleng.

Morena Jesu Kreste, ba ileng ba re ho baapostola ba hao: Ke le siela kgotso, ke le fa kgotso ya ka; u se ke ua talima libe tsa rōna; empa ka tumelo ya Kereke ya hao, mme ka mohau o mo fe kgotso le bonngwe ho ya ka thato ya hao. Ba phelang le ho busa ka ho sa feleng le kamehla.

Amen.

Kgotsya Morena e be le lona ka mehla.

Le ka moywa hao.

A re feneng pontsho ya kgotso.

Konyana ya Modimo, o tlosang dibe tsa lefatshe; re hauhele. Konyana ya Modimo, o tlosang dibe tsa lefatshe; re hauhele. Konyana ya Modimo, o tlosang dibe tsa lefatshe; o re fe kgotso.

Bonang Konyana ya Modimo, bonang ea tlosang libe tsa lefatše. Ho lehlohonolo ba memetsweng selallong sa Konyana.

Morena, ha ke tshwanelehe hore u kene tlas'a marulelo a ka; empa bua lentswe feela, mme moywa ka o tla fola.

Croatian (Hrvatski)

milostivo odobriti mir u našim danima, To, uz pomoć vaše milosti, Možda smo uvijek oslobođeni grijeha i sigurno od svih nevolja, Dok čekamo blagoslovljenu nadu I dolazak našeg Spasitelja, Isusa Krista.

Za kraljevstvo, Snaga i slava su vaša sad i zauvijek.

Gospodine Isus Kriste, Tko je rekao vašim apostolima: Mir ostavljam te, moj mir dajem vam, Ne gledajte naše grijeha, Ali o vjeri vaše crkve, i milostivo joj daju mir i jedinstvo U skladu s vašom voljom. Koji žive i kraljuju zauvijek.

Amen.

Mir Gospodnje uvijek je s tobom.

I sa svojim duhom.

Ponudimo jedni drugima znak mira.

Jaganče Božji, ti oduzmeš grijeha svijeta, smiluj se nama. Jaganče Božji, ti oduzmeš grijeha svijeta, smiluj se nama. Jaganče Božji, ti oduzmeš grijeha svijeta, Daj nam mir.

Evo Jaganca Boga, Evo onoga koji oduzima grijeha svijeta.

Blagoslovjeni su oni koji su pozvani na večeru janjetine.

Gospode, nisam dostojan da biste trebali ući pod moj krov, Ali recite samo riječ i moja duša će biti izliječena.

Southern Sotho (Sesotho)

Mmele (Madi) a Kreste.

Amen.

A re rapeleng.

Amen.

Qeto ea qeto

Tlhohonolofatso

Morena a be le Iona.

Le ka moyo wa hao.

Molimo ea matla 'ohle a u
hlohonolofatse, Ntate, le Mora, le
Moya o Halalelang.

Amen.

Ho lelekoa

Tsoang, 'Misa o felile. Kapa: Eyang, le
bolele Evangeli ya Morena. Kapa:
Tsamaea ka khotso, u ntse u tlotlisa
Jehova ka bophelo ba hao. Kapa:
Tsamaea ka khotso.

Ho bokwe Modimo.

Croatian (Hrvatski)

Kristovo tijelo (krv).

Amen.

Pomolimo se.

Amen.

Završni obredi

Blagoslov

Gospodin biti s tobom.

I sa svojim duhom.

Neka vas svemogući Bog
blagoslovi, Otac, i Sin i Duh
Sveti.

Amen.

Otkaz

Idite, masa je završena. Ili:
Idite i najavite Gospodinovo
evanđelje. Ili: idi u miru, slaviš
Gospoda po svom životu. Ili: idi
u miru.

Hvala Bogu.